



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**KNJIGA PROCEDURA VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA BIJELO POLJE**

**Bijelo Polje**  
**Novembar 2022. godine**

**UVOD**

Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru propisano je da upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru obuhvataju postupke upravljanja sredstvima subjekta, finansijske i druge kontrole i unutrašnju reviziju radi uspješnog upravljanja i ostvarivanja poslovnih ciljeva subjekta, na transparentan, pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Za uspješno uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrola Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je prepoznalo značaj donošenja internih pravila i procedura, u skladu sa zakonom i drugim propisima, za glavne poslovne procese u ovom organu. Donijeta interna pravila i procedure će predstavljati vodič svim službenicima i državnim tužiocima ovom tužilaštvu, odnosno istim će biti definisani zadaci i odgovornosti, u cilju što efikasnijeg obavljanja poslova.

Internim procedurama u skladu sa važećim propisima, detaljnije će se urediti pravila kontrole postupka, definisati učesnike, njihova ovlašćenja i odgovornosti i druga slična pitanja koja se smatraju potrebnim detaljnije urediti.

Ova knjiga procedura odnosi se i primjenjuje na sve zaposlene u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

## UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Organizaciona jedinica u Višem državnom tužilaštvu je **Služba za opšte i administrativne poslove**.

Izvan organizacione jedinice u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju vrše se poslovi savjetnika.

**U Službi za opšte i administrativne poslove**, vrši se prijem i otpremanje podnesaka i otpremanje pošte, podnesaka i spisa, vodjenje svih vrsta upisnika, imenika, pomoćnih knjiga i evidencija, rasporedjivanje, evidentiranje, razvodjenje i arhiviranje akata i predmeta, čuvanje i odlaganje spisa i arhivskog materijala i izdvajanje arhivske gradje, prikupljanje i sredjivanje statističkih podataka, pripremanje i izrada periodičnih i statističkih izvještaja iz oblasti kretanja kriminaliteta, poslovi tehničkog sekretara, prijem stranaka i davanje obavještenja iz službene evidencije, vodjenje personalne evidencije, primjena i prezentacija audio-video materijala, kao i drugi administrativni, tehnički i daktilografski poslovi, poslovi kurira - vozača, vođenje upravnog postupka, praćenje i primjena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, praćenje primjene Zakona o tajnosti podataka I sl., poslovi planiranja i izvršavanja budžeta, kao i poslova u vezi ostvarivanja prava iz radnih odnosa.

## SISTEMATIZACIJA

Tužilačku funkciju u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, vrši rukovodilac i šest državnih tužilaca, a sistematizovana su službenička i namještenečka mjesta za 14 izvršilaca i to:

<b>Red . br.</b>	<b>naziv radnog mjesa i uslovi za obavljanje poslova</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Opis poslova</b>
1-2	<b>Savjetnik</b>  VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva i</li> <li>- položen pravosudni ispit.</li> </ul>	2	Pomaže rukovodiocu i tužiocima u radu, a naročito vrši poslove izrade nacrta akata i odluka, uzima na zapisnik prijave, druge podneske i izjave gradjanja i stranaka i druge poslove pod nadzorom ili po opštim uputstvima rukovodioca i državnih tužilaca.

## SLUŽBA ZA OPŠTE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

3.	<b>Samostalni savjetnik I - Upravitelj pisarnice</b>  VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja , Fakultet iz oblasti društvenih nauka - Pravo <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje pet godina radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima i</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	Stara o blagovremenom i urednom obavljanju administrativnih poslova i odgovoran je za rad pisarnice, vrši složene poslove koji se odnose na prijem i raspoređivanje pošte, vrši pregled upisnika, imenika i ostalih knjiga, vodi upisnike, stara se o rokovima u vezi sa kretanjem predmeta, vodi potrebne imenike, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicima koje vodi, priprema statističke i godišnje izvještaje o radu državnih tužilaštava, rukuje pečatima i štambiljima Višeg državnog tužilaštva, odgovara za njihovu pravilnu upotrebu, stara se o
----	---	---	---

			blagovremenom i zakonitom izlučivanju arhivske građe i vrši druge poslove po nalogu rukovodioca.
4.	<p><b>Samostalni savjetnik II – za računovodstvo i finansije</b></p> <p>VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, <u>Fakultet iz oblasti društvenih nauka-Ekonomija</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	Priprema predlog potrebnih sredstava za rad državnog tužilaštva, vodi Knjigu tužilačke uprave za evidenciju računa I drugih novčanih obaveza ("TU-r" upisnik), vrši poslove koji se odnose na: učešće u pripremi i izvršenju predračuna sredstava i obradu zatjeva za budžetsku potrošnju i isplatu; prati finansijske tokove budžetske potrišnje, učestvuje u izradi budžeta tužilaštva prati mjesecne varante i njihov utrošak; obrađuje i popunjava M4 obrasce; sastavlja finansijske izvještaje; stara se o ažurnosti vođenja računovodstvenih i finansijskih poslova; Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
5.	<p><b>Samostalni savjetnik III</b></p> <p>VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - Pravo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva ,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima.</li> </ul>	1	Vrši poslove u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, vodi upravni postupak po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, vodi posebnu evidenciju o pristiglim zahtjevima za slobodan pristup infomacijama, priprema akte vezano za slobodan pristup informacijama; priprema akte vezano za postupak pred drugostepenim organom; prati propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, prati primjenu propisa iz oblasti tajnosti podataka; priprema statističke izvještaje i druge informacije, vrši poslove

			evidencije i unosa informacija u bazu podataka, obavlja poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu, vodi evidenciju o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, prati sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, poslove menadžera za Plan integriteta, obavlja poslove saradnje sa Upravom za kadrove, obavlja poslove u postupku oglašavanja upražnjenih radnih mesta, obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava iz radnih odnosa, zadužen je za unos podataka u KIS, obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
6.	<b>Samostalni referent – audio-video tehničar</b>  IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje tri godine radnog iskustva , - položen stručni ispit za rad u državnim organima. - poznavanje rada na računaru	1	Vrši pripremu i prezentaciju audio-video materijala, vrši izradu i obradu audio-video zapisa, ostvaruje video konferencijske veze, rukuje tehnikom u postupku saslušanja i vodjenja tužilačke istrage, vrši izradu kopija audio-video zapisa I odgovoran je za njihovu autentičnost, stara se o ispravnosti i nabavci opreme i rezervnih djelova I vrši druge poslove po nalogu prepostavljenog.
7.-9.	<b>Samostalni referent - zapisničar</b>  IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje tri godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, - poznavanje daktilografije	3	Obavlja poslove računarske obrade tekstova, odluka, naloga, poziva, prekucava tekstove sa audio – video traka i odgovara za njivou autentičnost, radi kao zapisničar u istražnom postupku po nalogu rukovodioca i državnih tužilaca, zakazuje termine sprovođenja istraga i dokaznih radnji u izviđaju, i vodi evidenciju o tim terminima, vrši ekspediciju pismena po nalogu

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima.</li> <li>-poznavanje daktilografske</li> </ul>		<p>rukovodioca ili tužioca,, vrši hronološki popis spisa i sređuje spise predmeta, unosi te podatke u informacioni sistem i po potrebi vrši druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
10.	<p><b>Samostalni referent– tehnički sekretar</b></p> <p>IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- poznavanje daktilografske,</li> <li>- poznavanje rada na računaru,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima.</li> </ul>	1	<p>Obavlja administrativno- tehničke poslove koji se odnose na prijem , razvrstavanje i evidenciju pošte, vodi upisnike "Tu" , "Tu-tajno", "Kmp" i "Tuspi" , prijavljivanje stranaka kod rukovodioca tužilaštva, prijem i prosleđivanje telefonskih poziva i drugih obaveštenja, vodi evidenciju obaveza i sastanaka rukovodioca, obavlja daktilografske poslove za rukovodioca, poslove fotokopiranja, i vrši druge poslove po nalogu rukovodioca.</p>
11.	<p><b>Samostalni referent</b></p> <p>IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>-položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>-poznavanje rada na računaru</li> <li>-položen ispit za vozača "B" kategorije</li> </ul>	1	<p>Obavlja administrativne poslove koji se odnose na prijem, razvrstavanje i evidenciju svih pismena upućenih Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, preko pošte ili neposredno;vrši evidenciju kroz knjigu prijema pošte;odvaja pismena prema hitnosti i materiji i vrši njihov raspored unutar organa;Vodi upisnike i evidenciju o rokovima naznačenim u predmetima i na dostavnicama;prikuplja i razmjenjuje informacije i podatke za potrebe rada pisarnice i vrši njihovu obradu;priprema potrebne izvještaje i obavlja poslove</p>

			<p>ekspedicije pošte; vrši ulaganje predmeta , vrši tehničku pripremu predmeta za suđenja, izdaje na uvid spise predmeta;</p> <p>Stara se i vodi evidenciju o tehničkoj ispravnosti i upotrebi službenog vozila, pređenoj kilometraži i o tome sačinjava potrebne izvještaje.Registruje vozilo i o tome vodi servisne kartone vozila;</p> <p>Po potrebi vrši prevoz zaposlenih i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
12.- 13.	<p><b>Samostalni referent – upisničar</b></p> <p>IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	2	<p>Vodi upisnike, imenike za navedene upisnike, stara se o rokovima u vezi sa kretanjem predmeta, administrativno sređuje i prati kretanje službenih akata, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicima koje vodi , rukuje službenim listovima, priprema potrebne statističke podatke na osnovu dokumentacije i upisnika koji vodi i po potrebi vrši druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
14.	<p><b>Viši namještenik I</b></p> <p>IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje jedna godina radnog iskustva,</li> </ul>	1	<p>Vodi evidenciju o potrebama i potrošnji kancelarijskog i drugog materijala, zadužuje materijalom službenike i namještenike u tužilaštvu, pravi periodične izvještaje o potrebama i raspodjeli</p>

	- položen stručni ispit za rad u državnim organima.		kancelarijskog materijala. Obavlja poslove fotokopiranja i održavanja fotokopir aparata Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
--	---	--	--

U Višem državnom tužilaštvu, radi stručnog osposobljavanja i obuke mogu se zaposliti pripravnici sa završenim III, IV/1, V, VI ili VII/1 nivoom obrazovanja.



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-1

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

Na osnovu člana 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl. List CG“ br. 75/18), Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**o formiranju radne grupe za pripremu i izradu knjige procedura**  
**Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju**

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju u sastavu:
  1. Radoman Balazo, predsjednik
  2. Lejla Omerhodžić, član i
  3. Darko Trajković, član.
2. Radna grupa ima zadatak da pripremi interne procedure, pravila, vodiče i uputstva po pojedinim oblastima, a u skladu sa zakonom i ostalim pravnim aktima i iste dostavi rukovodiocu.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Za uspješno uspostavljanje i sprovođenje upravljanja i kontrole, Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je prepoznalo značaj donošenja internih pravila i procedura u skladu sa zakonom i drugim propisima, za glavne poslovne procese u ovom organu. Interna pravila i procedure će predstavljati vodič svim zaposlenim u Više državnom tužilaštву u Bijelom Polju, odnosno istim će se definisati zadaci i odgovornosti, u cilju što efikasnijeg obavljanja poslova.

Imajući u vidu navedeno, riješeno je kao u dispozitivu Rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno: članovima radne grupe i arhivi.



## **INTERNA PRAVILA, PROCEDURE, UPUTSTVA I VODIČI**

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju donijelo je interna pravila, procedure, uputstva i vodiče, koja su usklađeni sa zakonima i podzakonskim aktima, kako bi se obezbijedilo pravilno, ekonomično, efikasno korišćenje budžetom odobrenih sredstava.

U nastavku je dat spisak internih pravila, procedura, uputstava i vodiča po kojima postupaju državni tužioci, službenici i namještenici tužilaštva:

1. Interno uputstvo o prijemu stranaka u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.....	11
2. Kodeks oblačenja zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.....	13
3. Interno uputstvo o načinu donošenja odluka i rješenja za formiranje komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela.....	16
4. Interna procedura o uvođenju prekovremenog rada.....	19
5. Interno pravilo o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika.....	24
6. Interno pravilo o evidenciji državne imovine koju koristi ovo Tužilaštvo.....	32
7. Interna procedura za korišćenje službenih vozila Tužilaštva .....	35
8. Interno pravilo o postupku odobravanja službenog putovanja.....	39
9. Interno pravilo o definisanju i sprječavanju sukoba interesa javnih funkcionera i državnih službenika u vršenju svojih poslova u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.....	49
10. Interno pravilo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona.....	56
11. Interna procedura o postupanju u slučaju mobinga.....	61
12. Interna procedura za postupanje po prijavama, evidencija prijava korupcije i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu .....	65
13. Interno pravilo o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o djelu.....	71
14. Interno pravilo o bližim uslovima angažovanja lica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po osnovu ugovora o dopunskom radu.....	74
15. Vodič za pristup informacijama Tužilaštva.....	79



**CRNA GORA**

**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-2

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO UPUTSTVO  
O PRIJEMU STRANAKA U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**

**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-2

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list CG“ broj 75/18) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

### **INTERNO UPUTSTVO O PRIJEMU STRANAKA U VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Ovim uputstvom uređuje se vrijeme prijema stranaka u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, radi predaje podnesaka kojim se inicira pokretanje postupka, davanje obavještenja, uvida u spise predmeta i prepise spisa, pribavljanje drugih informacija u vezi sa ostvarivanjem prava stranaka u postupku pred ovim tužilaštvom.

Radno vrijeme za rad sa strankama određuje se tako da se poslovi u vezi ostvarivanja prava i obaveza stranaka obavljaju blagovremeno i efikasno.

Neposredna predaja podnesaka, vrši se u pisarnici Višeg državnog tužilaštva, svakog radnog dana u vremenu od 07:00h do 10:00h i od 11:00h do 14:00h.

Davanje obavještenja, uvid u spise predmeta i informacije o postupcima pred ovim tužilaštvom vrši se od strane rukovodioca ili državnih tužilaca koji postupaju u predmetima svakog radnog dana u vremenu od 07:00h do 10:00h i od 11:00h do 14:00h.

Stranku na njen zahtjev može primiti rukovodilac, državni tužilac, savjetnik ili drugi službenik u okviru vremena koji je predviđen za rad sa strankama uz prethodnu najavu.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-3  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**KODEKS OBLAČENJA ZAPOSLENIH U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-3

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

Na osnovu člana 10 Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika („Službeni list CG“, broj 050/18) i Etičkog kodeksa državnih tužilaca rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**KODEKS OBLAČENJA ZAPOSLENIH U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Ovim aktom propisuje se poslovni izgled zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Tužilaštvo).

Zaposleni u Tužilaštvu dužni su da budu prikladno i uredno odjeveni, primjereno poslovima koje obavljaju i da svojim načinom oblačenja na radnom mjestu ne narušavaju ugled Tužilaštva.

Poslovni izgled žene podrazumijeva: urednost, odmjereno, garderobu prilagođenu dobu dana i prirodi posla koji obavlja (dužina suknje mora biti umjerena - može biti do 5 cm iznad koljena, a preporučuje se dužina ispod koljena, obuća uredna, kosa uredna, a nakit i šminka sa mjerom).

Nije dozvoljeno nošenje dubokih dekoltea i šliceva, odjeće sa otvorenim leđima ili ramenima, napadne uske i providne haljine, bluze, pantalone i suknje.

Poslovni izgled muškarca podrazumijeva: urednost, odmjereno, odjeću mirnijih boja prilagođenu dobu dana i prirodi posla koji obavlja (uredno zakopčana i ispeglana košulja jednobojna ili neupadljivog dezena, obuća uredna i elegantna, kosa, brada i brkovi uredni).

Takođe, zaposleni ne mogu nositi sportsku garderobu (šorts, trenerka, patike, papuče i sl.) i farmerke (pocijepane, sa šljokicama i sličnim dodacima).

Licima koja nijesu prikladno odjevena u skladu sa odredbama ovog pravilnika neće biti dozvoli ulazak u službene prostorije Tužilaštva.

O poštovanju ovog Kodeksa dužan je da se stara rukovodilac Tužilaštva.

Ovaj akt stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-4  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO UPUTSTVO O NAČINU DONOŠENJA ODLUKA I RJEŠENJA  
ZA FORMIRANJE KOMISIJA, RADNIH GRUPA  
I DRUGIH RADNIH TIJELA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-4  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNO UPUTSTVO O NAČINU DONOŠENJA ODLUKA I  
RJEŠENJA ZA FORMIRANJE KOMISIJA,  
RADNIH GRUPA I DRUGIH RADNIH TIJELA**

**Član 1**

Ovim uputstvom propisuje se način i postupak donošenja odluka i rješenja za formiranje komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela koje formira Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju.

**Član 2**

Odluku o formiranju radnih grupa, komisija i drugih radnih tijela donosi Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

**Član 3**

Broj članova radnih grupa, komisija određuje se u zavisnosti od zadatka koji je potrebno obaviti i za koje je potrebna međusobna saradnja kako bi isti bili obavljeni što ekonomičnije i efikasnije.

**Član 4**

Na osnovu donešene odluke – rješenja Rukovodilac daje određene zadatke zaposlenom u skladu sa poslovanjem ovog Tužilaštva.

**Član 5**

U poslovanju ovog tužilaštva mogu se formirati radne grupe za izgradu plana integriteta, zatim Komisija za popis državne imovine ovog tužilaštva i druge grupe i komisije u zavisnosti od potreba rada ovog tužilaštva.

## Član 6

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i primjenjuje se na sve zaposlene u Tužilaštvu.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-5  
Bijelo Polje, 24. novembar 2022. godine

**INTERNA PROCEDURA O UVODENJU  
PREKOVREMENOG RADA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu br. 461/22-5

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) i članom 64 Zakona o radu ("Službeni list CG" br. 74/2019 i 8/2021) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNU PROCEDURU O UVODENJU PREKOVREMENOG RADA**

**Član 1**

Ovom internom procedurom se uređuje postupak uvođenja prekovremenog rada, evidencija o ostvarenim časovima prekovremenog rada, izvještavanje o završenim poslovima, način utvrđivanja zarade i sadržaj evidencije o ostvarenim časovima prekovremenog rada.

**Član 2**

Radno vrijeme zaposlenog može da traje i više od utvrđenog radnog vremena (prekovremeni rad), u slučaju iznenadnog povećanja obima posla, nedovoljnog broja službenika, kao i u slučaju više sile i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prekovremeni rad se uvodi pisanim odlukom rukovodioca, na početku godine za sve zaposlene i ista se primjenjuje u slučajevima kada se ostvare prekovremeni časovi zbog poslova koji ne trpe odlaganje.

**Član 3**

Odluka o uvođenju prekovremenog rada sadrži: razlog za uvođenje prekovremenog rada, spisak zaposlenih koji mogu biti angažovani za prekovremeni rad i na koje vrijeme se ista odnosi.

**Član 4**

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, na početku godine nakon donijete Odluke istu dostavlja Inspekciji rada PJ Bijelo Polje, kojoj dostavlja mjesечно evidenciju o ostvarenim prekovremenim časovima.

### **Član 5**

Prekovremen rad može da traje samo onoliko vremena koliko je neophodno da se otklone uzroci zbog kojih je uveden, tj. prekovremni rad može da traje maksimalno 10 časova nedeljno odnosno 40 časova mjesечно.

### **Član 6**

Prekovremen rad je rad posle redovnog radnog vremena radnim danima i to: ponедeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak.

Časovi prekovremenog rada računaju se od 15:00h do 22:00h i od 22:00 do 06:00h.

Prekovremen rad koji ulazi u vremenski interval od 22h do 06h narednog dana se smatra prekovremenim radom u noćnim uslovima rada (prekovremen rad + rad noću).

Zarada zaposlenom će se uvećavati po času kako je to propisano u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa u kojem su predviđeni iznosi uvećanja zarada za zaposlene u pravosuđu.

### **Član 7**

Zaposleni na poslovima računovodstva i finansija je lice koje je zaduženo za kontrolu i vođenje evidencije o ostvarenim časovima prekovremenog rada, dok je za ocjenu da li su zaposleni završili posao koji je doveo do uvođenja prekovremenog rada zadužen rukovodilac Tužilaštva.

Zaposleni na poslovima računovodstva i finansija vodi evidenciju o ostvarenim časovima, koju na kraju mjeseca dostavlja rukovodiocu na kontrolu, nakon čega ista predstavlja osnov za uvećanje zarade zaposlenom.

### **Član 8**

Rješenje o uvećanju zarade zaposlenom po osnovu prekovremenog rada donosi rukovodilac i predstavlja dodatak na osnovnu zaradu.

Rješenje o uvećanju zarade sadrži ukupan iznos ostvarenih časova za prethodni mjesec.

### **Član 9**

Evidencija o ostvarenim časovima prekovremenog rada je sastavni dio ove Interne procedure.

### Član 10

Ova interna procedura stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.



Obrazac broj

**Evidencija o ostvarenim časovima prekovremenog rada**

Red. broj	Datum	Ime i prezime	Broj predmeta	Obavljeni poslovi	Vrijeme obavljenih poslova u zgradi od-do časova	Vrijeme obavljenih poslova van zgrade od-do časova	Ukupno prekovremenih časova
1.							
2.							



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-6  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILLO O OCJENJIVANJU RADA  
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU br. 461/22-6

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 75/18), i članova 81, 82 i 83 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 2/18, 34/19 i 8/21), rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNO PRAVILO  
O OCJENJIVANJU RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

**Predmet**

**Član 1.**

Ovim Pravilom propisuju se bliža mjerila, način i postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

**Upotreba rodno osjetljivog jezika**

**Član 2.**

Izrazi koji se u ovom Pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Mjerila za ocjenjivanje rada državnih službenika**

**Član 3.**

Mjerila za ocjenjivanje rada državnih službenika zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, su u okviru kriterijuma:

- ispunjavanje radnih zadataka: sposobnost planiranja i izvršavanje radnih zadataka;
- rezultati rada u pogledu kvaliteta i kvantiteta: stručnost, tačnost i pouzdanost u obavljanju poslova i stepen realizacije radnih zadataka;
- obim i blagovremenost u vršenju poslova radnog mesta: pridržavanje rokova za izvršavanje poslova, sposobnost usklađivanja radnih zadataka sa prioritetnim

aktivnostima organa u kojem državni službenik radi i efikasnost u izvršavanju radnih zadataka;

- druge sposobnosti i vještine koje pokazuje u vršenju poslova: inovativnost i kreativnost, pismeno i usmeno izražavanje, vještina komunikacije i timski rad.

### **Mjerila za ocjenjivanje rada namještenika**

#### **Član 4.**

Mjerila za ocjenjivanje rada namještenika zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, su u okviru kriterijuma:

- ispunjavanje radnih zadataka: tačnost i preciznost;
- rezultati rada u pogledu kvaliteta i kvantiteta: pouzdanost u obavljanju poslova i ekonomičnost;
- obim i blagovremenost u vršenju poslova radnog mesta: upravljanje vremenom i efikasnost;
- druge sposobnosti i vještine koje pokazuje u vršenju poslova: komunikacija i prilagodljivost.

### **Praćenje rada**

#### **Član 5.**

Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju dužan je da tokom kalendarske godine kontinuirano prati rad i postupanje zaposlenih državnih službenika i namještenika, podstiče njihovo kvalitetno i djelotvorno izvršavanje službenih zadataka, poštovanje službene dužnosti i primjerno ponašanje i da ukazuje na propuste i nepravilnosti u radu.

### **Način utvrđivanja predloga ocjene rada**

#### **Član 6.**

Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju vrši ocjenjivanje rada zaposlenih državnih službenika i namještenika ocjenom od 1 do 3 po svakom od mjerila u okviru kriterijuma, nakon čega se, dijeljenjem zbira ocjena po svim mjerilima u okviru jednog kriterijuma brojem tih mjerila, utvrđuje ocjena po svakom od kriterijuma.

Predlog ocjene rada zaposlenih državnih službenika i namještenika utvrđuje se na osnovu rezultata dobijenog dijeljenjem zbira ocjena po svim kriterijumima brojem kriterijuma, tako da taj rezultat predstavlja odgovarajuću ocjenu rada, i to:

- rezultat od 2,71 do 3,00 - predlog ocjene rada je "istiće se";
- rezultat od 1,51 do 2,70 - predlog ocjene rada je "dobar";
- rezultat manji od 1,51 - predlog ocjene rada je "ne zadovoljava".

## **Ocjene rada**

### **Član 7.**

Državni službenik, odnosno namještenik dobija ocjenu rada:

1) "ističe se" ako je sa natprosječnim rezultatima ispunio radne zadatke i ostvario rezultate rada bolje od predviđenih za radno mjesto na koje je raspoređen;

2) "dobar" ako je sa prosječnim rezultatima ispunio radne zadatke i ostvario rezultate rada koji obezbjeđuju prihvatljive standarde kvaliteta rada, sa zanemarljivim greškama u radu;

3) "ne zadovoljava" ako nije sa prosječnim rezultatima ispunio radne zadatke u skladu sa zahtjevima radnog mjesta, a rukovodilac je imao primjedbe na njegov rad i upozoravao ga na propuste i nepravilnosti u radu.

Državni službenik, odnosno namještenik čiji je rad ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", dužan je da se po nalogu rukovodioca stručno osposobljava za poslove radnog mjesta na koje je raspoređen.

Ocenjivanje rada vrši se jednom godišnje, a najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je u kalendarskoj godini radio manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, ne ocjenjuje se.

## **Upoznavanje sa predlogom ocjene rada**

### **Član 9.**

O upoznavanju državnog službenika, odnosno namještenika sa predlogom ocjene rada, rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju sačinjava službenu zabilješku u koju unosi datum upoznavanja i eventualno neslaganje državnog službenika, odnosno namještenika sa predlogom ocjene rada, kao i razloge neslaganja.

## **Postupak ocjenjivanja**

### **Član 8.**

Ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika rješenjem daje rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Prije utvrđivanja predloga ocjene rada rukovodilac, dužan je da sa predlogom ocjene upozna državnog službenika, odnosno namještenika i omogući mu da se izjasni.

Ocjena rada državnog službenika, odnosno namještenika predlaže se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravila.

### **Član 10.**

Ovo pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





Crna Gora  
Više državno tužilaštvo  
Tu.br. /  
Bijelo Polje,

Na osnovu člana 83 stav 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list Crne Gore« br. 2/18 i 34/19) Uprava za kadrove utvrdila je

### OBRAZAC

#### ZA PREDLOG OCJENE RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ZA \_\_\_\_\_. GODINU

Državni organ: VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELOM POLJU

#### PODACI O DRŽAVNOM SLUŽBENIKU

Prezime		Ime		Pol	M	Ž
J M B						
Radno mjesto - zvanje						

#### I. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

##### 1. ISPUNJAVANJE RADNIH ZADATAKA (zaokružiti)

1.1. Sposobnost planiranja	1	2	3
1.2. Izvršavanje radnih zadataka	1	2	3

1. a) OCJENA PO OVOM KRITERIJJMU \_\_\_\_\_

(1.1.+1.2.):2

**2. REZULTATI RADA U POGLEDU KVALITETA I KVANTITETA (zaokružiti)**

2.1. Stručnost	1	2	3
2.2. Tačnost i pouzdanost u obavljanju poslova	1	2	3
2.3. Stepen realizacije zadataka	1	2	3

**2. a) OCJENA PO OVOM KRITERIJUMU** \_\_\_\_\_

(2.1.+2.2.+2.3.):3

**3. OBIM I BLAGOVREMENOST U VRŠENJU POSLOVA RADNOG MJESTA (zaokružiti)**

3.1. Pridržavanje rokova za izvršavanje poslova	1	2	3
3.2. Sposobnost usklađivanja radnih zadataka sa prioritetnim aktivnostima organa	1	2	3
3.3. Efikasnost u izvršavanju radnih zadataka	1	2	3

**3. a) OCJENA PO OVOM KRITERIJUMU** \_\_\_\_\_

(3.1.+3.2.+3.3.):3

**4. DRUGE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE (zaokružiti)**

4.1. Inovativnost i kreativnost	1	2	3
4.2. Pismeno i usmeno izražavanje	1	2	3

4.3. Vještina komunikacije	1	2	3
4.4. Timski rad	1	2	3

**4. a) OCJENA PO OVOM KRITERIJUMU** \_\_\_\_\_  
 $(4.1.+4.2.+4.3+4.4.):4$

**II. PREDLOG OCJENE RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA  
 ZA \_\_\_\_\_. GODINU**

**O C J E N A**: “ ( ) ”

- „**ISTIČE SE**“                    *(od 2,71 do 3,00)*
- „**DOBAR**“                        *(od 1,51 do 2,70)*
- „**NE ZADOVOLJAVA**“            *(manje od 1,51)*

**RUKOVODILAC  
 VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA**

---

**\*Način utvrđivanja predloga ocjene:  $(1a + 2a + 3a + 4a) : 4$**



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-7  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILLO O EVIDENCIJI DRŽAVNE IMOVINE  
KOJU KORISTI VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U  
BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-7

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine  
RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) i članom 12 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini ("Službeni list Crne Gore" br. 31/10) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNO PRAVILO O EVIDENCIJI DRŽAVNE IMOVINE  
KOJU KORISTI VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U  
BIJELOM POLJU**

**Član 1**

Ovim pravilom uređuje se vođenje evidencije o stanju i promjenama na pokretnim i nepokretnim stvarima kojim Višem državno tužilaštvo u Bijelom Polju raspolaže, i obavljanje popisa iste u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

**Član 2**

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju popis stvari obavlja u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore" br. 21/09 i 40/11), Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini ("Službeni list Crne Gore" br. 31/10), Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini ("Službeni list Crne Gore" br. 47/11) i Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama utvrđivanja amortizacije budžetskih i vanbudžetskih korisnika ("Službeni list Crne Gore" br. 32/03).

**Član 3**

Imovinu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju čine pokretne stvari koje se nalaze u poslovnim prostorijama Tužilaštva.

Pokretnu imovinu Tužilaštva čine:

- sredstva transporta (Službena vozila),
- kancelarijska oprema,
- telekomunikaciona oprema i

-kompjuterska oprema.

#### **Član 4**

Popis stvari u državnoj svojini vrši se godišnje i vanredno.

Tužilaštvo je dužno da izvrši redovni godišnji popis sa stanjem na 31. decembar za godinu za koju se vrši popis, radi usklađivanja stanja iz posebnih evidencija sa stvarnim stanjem.

Vanredni popis vrši se po potrebi i u slučajevima ukidanja organa, spajanjem sa drugim organom i u drugim slučajevima.

#### **Član 5**

Popis vrši Komisija za popis pokretnih i nepokretnih stvari (u daljem tekstu: komisija).

Komisiju obrazuje rukovodilac tužilaštva.

Rješenjem o obrazovanju Komisije, određuje se rok u kojem će se popis obaviti kao i rok za dostavljanje izvještaja o izvršenom popisu sa popisnim listama.

#### **Član 6**

Evidencija stvari vodi se u elektronskom obliku, a svako osnovno sredstvo koje se nalazi u Tužilaštvu inventarisano je (inventarski broj) i vodi se po radnim prostorijama u kojim se nalazi.

#### **Član 7**

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i primjenjuje se na sve zaposlene u Tužilaštvu.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-8  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNA PROCEDURA ZA KORIŠĆENJE  
SLUŽBENIH VOZILA TUŽILAŠTVA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



## **CRNA GORA VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu br. 461/22-8

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) i članom 4 i 5 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore ("Službeni list CG" br. 21/10, 57/11, 63/12, 17/13, 19/13 i 11/15) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

### **INTERNU PROCEDURU ZA KORIŠĆENJE SLUŽBENIH VOZILA**

#### **Član 1**

Ovom internom procedurom propisuje se način korišćenja službenih vozila Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Tužilaštvo) u cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Tužilaštva.

#### **Član 2**

Službena vozila se mogu koristiti u sjedištu Tužilaštva, kao i van sjedišta kada to zahtijeva vršenje službene radnje i drugih poslova.

#### **Član 3**

Za vršenje poslova ovog tužilaštva službena vozila se mogu koristiti za:

- službena putovanja;
- dostavljanje različitih materijala, dokumentacije, oduzetih stvari i drugo ukoliko to nalaže potreba dostave;
- vršenja radnje uviđaja, rekonstrukcija i drugih radnji propisanih zakonom,
- učestovanje na seminarima, savjetovanjima, kursevima i slično i
- obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Tužilaštva, kada ekonomičnost, hitnost i efikasnost obavljanja poslova nalažu upotrebu vozila Tužilaštva.

#### **Član 4**

Službeno vozilo Tužilaštva može se koristiti i u slučaju saobraćajne ili druge nesreće ili povrede na radu, kada je hitno potrebno prevesti ugroženog službenika ili drugo lice do najbliže zdravstvene ustanove.

## **Član 5**

Radi vršenja službenih poslova iz člana 3 i 4 ove Procedure, vozilima upravljaju državni tužioci, odnosno državni službenici koji su zaduženi vozilom ili druga lica koja ovlasti rukovodilac.

Nalog – odobrenje za korišćenje vozila Tužilaštva, radi obavljanja službenih poslova iz člana 3 i 4 ove Procedure, izdaje i potpisuje Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, dok odobrenje za rukovodioca potpisuje njegov Zamjenik.

Državni tužioci, državni službenici i druga ovlašćena lica koji koriste službeno vozilo, dužni su da vozila koriste u skladu sa njihovom namjenom i tehničkim karakteristikama, službenim potrebama i potrebama iz nadležnosti ovog tužilaštva i da se staraju o njihovoj tehničkoj i drugoj pravnosti.

## **Član 6**

Službeno vozilo se ne može koristiti u privatne svrhe.

Ukoliko se utvrdi da je državni tužilac, državni službenik ili drugo ovlašćeno lice koristio službeno vozilo u privatne svrhe, tj. suprotno namjeni i načinu korišćenja vozila koji su utvrđeni ovom procedurom, odgovornom licu, oduzeće se ovlašćenje za korišćenje vozila i preduzeti mjere za utvrđivanje odgovornosti u smislu odredaba Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

## **Član 7**

Dežurni državni tužilac ima pravo na upotrebu službenog vozila sa ili bez vozača tokom vršenja poslova u toku dežurstva.

Službeno vozilo je opremljeno posebnom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (plavo-crveno svijetlo i sirena).

## **Član 8**

Službena vozila Tužilaštva, na kraju radnog dana, odnosno nakon završenih službenih radnji parkiraju se na parking prostor ovog Tužilaštva.

## **Član 9**

Zaposleni Samostalni referent – vozač vodi evidenciju o dnevnoj pređenoj kilometraži, registraciji vozila, servisiranju i popravci vozila, zamjeni guma, akumulatora i drugih djelova i vodi evidenciju potrošnje goriva o čemu dostavlja izvještaj na kraju mjeseca Tužilačkom savjetu na kontrolu.

## **Član 10**

Prije početka vožnje, vozač je obavezan da izvrši pregled vozila, obezbijedi dokumenta koja prate vozilo i da preduzme mjere radi otklanjanja eventualnih nedostataka.

## **Član 11**

Ovlašćena lica koja koriste službena vozila dužna su da rukovodiocu tužilaštva prijave svaku uočenu promjenu na vozilima u cilju sprovođenja tekućih opravki ili zamjene određenih djelova na vozilima.

### **Član 12**

Za korišćenje službenog vozila, rukovodilac Tužilaštva izdaje nalog za korišćenje vozila (putni nalog: PN obrazac), radi obavljanja određenog zadatka.

Nalog za putovanje iz stava 1 ovog člana popunjava se prije polaska na službeno putovanje i važi do završetka službenog putovanja ili drugog zadatka.

### **Član 13**

Ako to nalaže razlozi hitnosti obavljanja posla ili drugi opravdani razlozi (nedostatak službenih vozila i slično) ovlašćena lica mogu uz saglasnost rukovodioca koristiti privatni automobil u službene svrhe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana tom zaposlenom pripada naknada troškova u visini 25% cijene litra goriva po pređenom kilometru shodno čl. 25 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

### **Član 14**

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i primjenjuje se na sve zaposlene u Tužilaštvu.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-9  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILLO O POSTUPKU  
ODOBRAVANJA SLUŽBENOG PUTOVANJA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu br. 461/22-9

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina  
RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG" br. 40/16 i 28/18) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNO PRAVILO O POSTUPKU ODOBRAVANJA  
SLUŽBENOG PUTOVANJA**

Ovom internom pravilom određuju se uslovi, postupak odobravanja službenog putovanja i naknada troškova zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Tužilaštvo).

**I SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI**

**Član 1  
Pojam službenog putovanja**

Pod službenim putovanjem u zemljji, u smislu Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, smatra se putovanje na koje se zaposleni upućuje da, po nalogu lica koje rukovodi organom, službom, odnosno pravnim licem u kojem zaposleni radi (u daljem tekstu: rukovodilac) ili lica koje on ovlasti, izvrši određeni službeni posao, u mjesto koje je udaljeno više od 30 km od mjesta rada zaposlenog, ako to putovanje povlači troškove.

Službenim putovanjem u zemljji, smatra se i upućivanje zaposlenog na obuku i stručno usavršavanje u trajanju do 15 dana.

Troškovi obuke i stručnog usavršavanja u trajanju dužem od 15 dana, nadoknadiće se u skladu sa zakonom.

**Član 2  
Odobravanje službenog putovanja**

Pozitivno pismo ili drugi akt iz kojeg proističe obaveza odlaska na službeni put, dostavlja se rukovodiocu Tužilaštva.

Samostalni referent za vođenje tužilačke uprave ili drugi zaposleni akt iz stava 1 ovog člana dostavlja rukovodiocu Tužilaštva na upoznavanje.

Nakon određivanja zaposlenog koji će biti upućen na službeni put, rukovodilac Tužilaštva daje saglasnost.

Rukovodilac Tužilaštva ili lice koje on ovlasti izdaje nalog za službeno putovanje u zemlji koji sadrži:

- ime i prezime zaposlenog,
- radno mjesto na koje je zaposleni raspoređen,
- svrhu putovanja,
- naziv grada, odnosno države u koju zaposleni putuje,
- dan polaska i dan povratka, odnosno trajanje službenog putovanja,
- kategoriju hotela koji će zaposleni koristiti,
- vrstu prevoza koji će zaposleni koristiti za službeno putovanje u zemlji, kao i
- način obračuna troškova putovanja.

Na osnovu naloga iz stava 1 ovog člana, zaposlenom se može isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova.

### **Član 3 Procedura obrade putnog naloga**

Zaposleni je dužan da u roku od tri dana od dana povratka sa službenog putovanja, rukovodiocu ili licu koje on ovlasti podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom putnih troškova, uz koji su priloženi odgovarajući dokazi o visini troškova (račun za smještaj i karta za prevoz) kao i izvještaj o službenom putovanju.

Zaposlenom koji ne podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom troškova u skladu sa stavom 1 ovog člana, troškovi dnevnice i troškovi prevoza za službeno putovanje u zemlji neće se priznati.

### **Član 4 Naknada troškova službenog putovanja**

Za vrijeme službenog putovanja u zemlji zaposlenom pripada dnevница, naknada putnih troškova, naknada troškova za smještaj i naknada troškova prevoza.

Dnevница za službeno putovanje u zemlji pripada zaposlenom u visini od 20% obračunske vrijednosti koeficijenta koju utvrđuje Vlada.

Troškovi za smještaj priznaju se u visini plaćenog hotelskog računa, koji sadrži troškove noćenja i doručka.

Troškovi za smještaj u hotelu prve kategorije (pet i više zvjezdica), priznaju se u cijelini prema priloženom računu, uz prethodno odobrenje rukovodioca.

Ako zaposleni ne priloži račun za smještaj, troškovi smještaja se neće priznati.

Putni troškovi iz stava 1 ovog člana, priznaju se prema priloženom računu.

## **Član 5**

### **Obračun dnevnice za službeno putovanje u zemlji**

Obračun dnevnice za službeno putovanje u zemlji vrši se na sljedeći način:

- 1) svaka 24 časa provedena na službenom putovanju računaju se kao jedna dnevница, 2) vrijeme provedeno na službenom putovanju između 12 i 24 časa računa se kao jedna dnevница i
- 3) vrijeme provedeno na službenom putovanju između osam i 12 časova računa se kao pola dnevnice.

## **II SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO**

### **Član 6**

#### **Pojam službenog putovanja**

Službenim putovanjem u inostranstvo, u smislu ove uredbe, smatra se službeno putovanje iz Crne Gore u stranu državu i obratno, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriji strane države u koje se zaposleni upućuje, da po nalogu rukovodioca ili lica koje on ovlasti, izvrši određeni službeni posao.

Službenim putem u inostranstvo ne smatra se upućivanje službenika na obuku i stručno usavršavanje u inostranstvu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, zaposleni koji se upućuje na obuku i stručno usavršavanje u inostranstvo, a kojem organizator nije obezbijedio putne troškove, troškove smještaja i troškove prevoza u inostranstvo, ima pravo na naknadu tih troškova u skladu sa ovom uredbom.

Ako zaposlenom iz stava 3 ovog člana, organizator nije obezbijedio troškove ishrane, ima pravo na naknadu tih troškova u vrijednosti od 60% dnevnice za službeno putovanje, odnosno 30% ukoliko je obezbijeđen jedan obrok.

### **Član 7**

#### **Odobravanje službenog putovanja**

Zaposleni koji treba da putuje u inostranstvo dostaviće rukovodiocu pisani zahtjev za odobravanje službenog putovanja.

U zahtjevu je neophodno navesti:

- Temu/razlog putovanja,
- Očekivano vrijeme koje će službenik provesti na putovanju,
- Mjesto održavanja skupa/događaja kojem će službenik prisustvovati,
- Procjenu troškova službenog puta.

Uz zahtjev je neophodno priložiti pozitivno pismo.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva rukovodilac Tužilaštva isti dostavlja Sekretarijatu tužilačkog savjeta, radi pribavljanja odobrenja u pogledu raspoloživih finansijskih sredstava za isplatu dnevница i drugih troškova.

Kada Sekretariat odobri službeno putovanje, rukovodilac ili lice koje on ovlasti izdaje putni nalog za putovanje u inostranstvo.

Nalog iz stava 3 ovog člana naročito sadrži:

- 1) ime i prezime zaposlenog,
- 2) radno mjesto na koje je zaposleni raspoređen,
- 3) svrhu putovanja, naziv države i mjesta u koje putuje,
- 4) dan polaska i dan povratka, odnosno trajanje službenog putovanja u inostranstvu,
- 5) kategoriju hotela koji će zaposleni koristiti,
- 6) vrstu prevoza koji će zaposleni koristiti za službeno putovanje, kao i
- 7) način obračuna troškova putovanja.

Na osnovu naloga iz stava 1 ovog člana, zaposlenom se može isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova.

Zaposleni je dužan da u roku od sedam dana od dana povratka sa službenog putovanja u inostranstvo, rukovodiocu ili licu koje on ovlasti podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom putnih troškova i odgovarajućim dokazima o visini troškova (račun za smještaj i karta, odnosno račun za gradski prevoz), izvještaj o službenom putovanju i kopiju pozivnog pisma, ako je takvo pismo upućeno zaposlenom.

Ako je u priloženom dokazu o visini nastalih troškova iskazan iznos u nacionalnoj valuti u kojoj nije utvrđena dnevница za tu državu, zaposleni je dužan da priloži i pisani dokaz izdat od banke ili mjenjačnice o kursu nacionalne valute te države, po kojem je izvršena konverzija novca kojim su plaćeni nastali troškovi (priznanica mjenjačnice ili banke).

Ako zaposleni ne priloži dokaz o kursu valute iz stava 2 ovog člana, troškovi iskazani u toj valuti priznaće se po prodajnom kursu Centralne banke Crne Gore, na dan plaćanja troška, odnosno po prodajnom kursu centralne banke države čijom valutom je plaćen trošak, ako se ta valuta ne nalazi na kursnoj listi Centralne banke Crne Gore.

Na obavezu iz stava 2 ovog člana rukovodilac ili lice koje on ovlasti ukazuje službeniku prilikom izdavanja naloga za službeno putovanje u inostranstvo.

## **Član 8**

### **Naknada troškova službenog putovanja**

Za vrijeme službenog putovanja u inostranstvo, zaposlenom pripada dnevница, naknada troškova smještaja sa doručkom i naknada troškova prevoza u inostranstvu.

Iznosi dnevica za službeno putovanje u inostranstvo utvrđeni su u Spisku zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevica, koji je dat u Prilogu Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Troškovi za smještaj priznaju se u visini plaćenog hotelskog računa, koji sadrži troškove noćenja i doručka.

Troškovi za smještaj zaposlenom se priznaju u cjelini, prema priloženom računu. Troškovi za smještaj u hotelu prve kategorije (pet i više zvjezdica), priznaju se u cjelini, prema priloženom računu, uz prethodno odobrenje rukovodioca.

Ukoliko zaposleni ne priloži račun za smještaj, troškovi smještaja se neće priznati.

Troškovi za prevoz u inostranstvu priznaju se prema priloženom računu javnog prevoza (autobus, metro).

Troškovi za prevoz taksijem, priznaju se u cjelini, prema priloženom računu, uz prethodno odobrenje rukovodioca ili lica koje on ovlasti.

Ako zaposleni ne priloži račune iz st. 1 i 2 ovog člana, troškovi prevoza se neće priznati.

Ako je na službenom putovanju u inostranstvo obezbijeđen samo smještaj bez ishrane, dnevica se isplaćuje u cjelini.

Ako je na službenom putovanju u inostranstvo obezbijeđena ishrana (ručak i večera), dnevica se umanjuje za 60%.

Ako je na službenom putovanju u inostranstvo obezbijeđen jedan obrok (ručak ili večera), dnevica se umanjuje za 40%.

Ako je obezbijeđen prevoz, smještaj, ishrana i određena novčana naknada od organizatora koji je uputio pozivno pismo, zaposlenom ne pripada naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo.

## **Član 9**

### **Obračun dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo**

Obračun dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo vrši se na sljedeći način:

- 1) svaka 24 časa provedena na službenom putovanju računaju se kao jedna dnevica,
- 2) vrijeme provedeno na službenom putovanju između 12 i 24 časa računa se kao jedna dnevica i
- 3) vrijeme provedeno na službenom putovanju između osam i 12 časova računa se kao pola dnevnice.

Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od časa polaska aviona, broda, automobila ili željeznice.

Ako se za službeno putovanje koristi avion, dnevica se obračunava od časa polaska aviona sa posljednjeg aerodroma u zemlji do časa povratka na prvi aerodrom u zemlji.

Ako se za službeno putovanje koristi brod, dnevница se obračunava od časa polaska broda iz posljednjeg pristaništa u zemlji do časa povratka u prvo pristanište u zemlji.

Ako se za službeno putovanje koristi automobil, dnevница se obračunava od časa polaska iz mjesta rada u zemlji do časa povratka u mjesto rada u zemlji.

Ako se za službeno putovanje koristi željeznica, dnevница se obračunava od časa polaska iz mjesta rada u zemlji do časa povratka u mjesto rada u zemlji.

Ako se službeno putuje u više država, u odlasku se obračunava dnevница utvrđena za stranu državu u kojoj se započinje službeno putovanje, a u povratku dnevница utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

Za svako zadržavanje u stranoj državi, odnosno propuštanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 časova obračunava se dnevница za tu stranu državu.

Ako su u cijenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za ishranu i prenoćište, zaposlenom se dnevница umanjuje za 60%.

Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troškovi za ishranu i smještaj, zaposlenom se dnevница umanjuje za 60%.

Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati samo troškovi za smještaj, zaposlenom pripada dnevница u cjelini.

Troškovi za korišćenje kola i kabina za spavanje na službenom putovanju u inostranstvo željeznicom obračunavaju se u cjelini prema priloženom računu.

Troškovi prevoza za pilota aviona i helikoptera od aerodroma do mjesta gdje je obezbjeđen smještaj, priznaju se prema priloženom računu.

Troškovi koji nastanu u vezi sa korišćenjem telefona, telegrama, telefaksa, intemeta, iznajmljivanja prostorije za sastanke, iznajmljivanja personalnih računara za pripremanje službenih izvještaja ili za potrebe službene korespondencije na službenom putovanju u inostranstvu, a koji su neophodni za obavljanje određenih poslova, obračunavaju se na osnovu računa, odobrenog od rukovodioca ili lica koje on ovlasti.

Troškovi za službeno putovanje u inostranstvo priznaju se na osnovu obračuna putnih troškova i priloženih dokaza (karte, putarine i slično) iz člana 19 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

## Član 10

### Troškovi korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe

Zaposleni može, uz pisani saglasnost rukovodioca ili lica koje on ovlasti, koristiti sopstveni automobil u službene svrhe.

Zaposlenom, u slučaju iz stava 1 ovog člana, pripada naknada u visini od 25% cijene litra goriva po pređenom kilometru.

Zaposleni je dužan da dostavi dokaz, odnosno račun za gorivo, na osnovu kojeg bi se utvrdila cijena litra goriva, kao i vrsta goriva na osnovu čega se vrši obračun.

## Član 11

### Troškovi za odvojeni život

Za vrijeme rada van mesta rada, u trajanju dužem od 15 dana neprekidno, zaposleni ima pravo na troškove rada na terenu (terenski dodatak) u iznosu od 10 eura po danu.


U slučaju korišćenja javnog prevoznog sredstva za odlazak na teren i povratak sa terena, zaposlenom pripada naknada troškova prevoza u visini vozne karte.

### **Član 12** **Spisak zemalja za dnevnice**

Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnice propisan je i nalazi se u prilogu Uredbe o naknadi troškova u javnom sektoru i isti se primjenjuje u ovom internom pravilu.

### **Član 13** **Stupanje na snagu**

Ovo pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i primjenjuje se na sve zaposlene u Tužilaštvu.



Obrazac 1 Zahtjev za odobravanje službenog putovanja u inostranstvo

Poziv za učešće na skupu/događaju i sl.	
Razlozi (Međunarodne organizacije, ugovori i dr.)	
Period održavanja	
Vrijeme polaska/dolaska (datum i sat)	
Tema skupa/dogadaja	
Da li prisustvo skupu/događaju može da utiče na poštovanje rokova za izvršenje obaveza na radnom mjestu	
Troškovi	Pokriveni od strane organizatora skupa u cijelosti
	Ako su pokriveni djelimično, koje troškove i u kojem iznosu snosi Tužilaštvo
	Ako nisu pokriveni, procjena koliko će isti iznositi
Prevozno sredstvo	

U Bijelom Polju,

Potpis zaposlenog

\_\_\_\_\_ godine

SAGLASNOST

(Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Bijelo Polje)

Obrazac 2 Izvještaj o izvršenom službenom putovanju

**IZVJEŠTAJ SA SLUŽBENOG PUTOVANJA  
PO NALOGU TU-r. br. \_\_\_\_/ od \_\_\_\_\_.2022 godine**

**Ime i prezime člana Tužilačkog savjeta/Državnog tužioca/Zaposlenog:**

**Svrha putovanja:**

**Mjesto i država putovanja:**

**Vrijeme provedeno na službenom putovanju:**

**Tema o kojoj se raspravlja:**

**Napomena:**

**Potpis**

---



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-10  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNA PRAVILA O DEFINISANJU I SPRJEČAVANJU  
SUKOBA INTERESA JAVNIH FUNKCIONERA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U  
VRŠENJU SVOJIH POSLOVA U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU br. 461/22-10

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 75/18), članova od 7 do 15 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 53/14 i 42/18) i članova 75, 76 i 77 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 2/18, 34/19 i 8/21), rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNA PRAVILA  
o definisanju i sprječavanju sukoba interesa javnih funkcionera i državnih službenika  
u vršenju svojih poslova u Višem državnom tužilaštvu  
u Bijelom Polju**

**1. JAVNI FUNKCIONERI U VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU  
U BIJELOM POLJU**

**Član 1.**

Javni funkcioneri u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju su rukovodilac i državni tužioci.

**Sukob interesa**

**Član 2.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju dužni su da svoje funkcije vrše na način da javni interes ne podrede privatnom, kao i da ne izazovu sukob interesa u vršenju javnih funkcija.

Sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera i njemu povezanog lica utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije.

Povezano lice sa javnim funkcionerom je srodnik javnog funkcionera u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojilac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva, drugo fizičko ili pravno lice sa kojim javni funkcioner uspostavlja ili je uspostavio poslovni odnos.

## **Dozvoljene aktivnosti kojima se rukovodilac/državni tužioci Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju mogu baviti pored tužilačke funkcije**

### **Član 3.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju bi trebali u svakoj situaciji pažljivo da procjenjuju da li su druge njihove aktivnosti spojive sa vršenjem tužilačke funkcije i da se uzdrže od obavljanja svih onih dužnosti i aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle dovesti do stvarnog, prividnog ili potencijalnog sukoba interesa.

### **Član 4.**

Rukovodiocu/državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju dozvoljene su aktivnosti u naučnoj, obrazovnoj ili umjetničkoj sferi, kao i aktivnosti zaštićene autorskim pravima.

Aktivnosti iz stava 1 ovog člana ne bi trebalo da obavljaju u radno vrijeme predviđeno za obavljanje njihovih osnovnih aktivnosti u državnom tužilaštvu, izuzev kada je to zakonom dozvoljeno i ako ne utiče na uredno obavljanje osnovnih aktivnosti.

### **Član 5.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju mogu učestvovati u aktivnostima koje se organizuju u obrazovne svrhe (kao govornik, predavač ili učesnik), te u zvaničnim, javnim i ceremonijalnim događajima koji su otvoreni za javnost, izuzev onih koji se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa pojedinačnim predmetima u kojima ja postupao ili postupa.

Prilikom prihvatanja obrazovnih i stručnih angažmana iz stave 1 ovog člana, rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju moraju uzeti u obzir mogući sukob interesa.

### **Član 6.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju mogu učestvovati u radu stalnih i privremenih tijela koje formira pravosudna vlast, vodeći računa da ovo učešće ne utiče na obavljanje njihovih redovnih dužnosti.

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju mogu učestvovati u radu tijela koje formiraju izvršna ili zakonodavna vlast samo ako se bave pitanjima pravosudnog sistema Crne Gore. Prilikom prihvatanja učešća u ovakvim tijelima rukovodilac/državni tužioci moraju voditi računa o tome da ovo učešće na bilo koji način ne izaziva sumnju u njihovu nepristrasnost, političku neutralnost i nezavisnost, imajući u vidu tematiku kojom se bavi to tijelo, njegov sastav i način rada.

### **Član 7.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju mogu volontirati u organizacijama koje se bave dobrotvornim radom, s tim da bi trebali da se uzdrže

od obavljanja rukovodećih pozicija i pružanja pravnog savjetovanja tokom svog članstva u organizacijama ovog tipa.

### **Pitanje učešća rukovodioca/državnih tužilaca Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju u političkim aktivnostima sa aspekta principa nezavisnosti i nepristrasnosti**

#### **Član 8.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ne smiju da private članstvo u političkim organizacijama, kao i učešće u bilo kakvim aktivnostima političke prirode ili aktivnostima vezanim za političke organizacije, bilo da su javne ili private, a koje se prvenstveno na izborne kampanje, demonstracije, prikupljanje finansijskih sredstava ili druge inicijative slične prirode.

Zabrana članstva u političkim organizacijama ne predstavlja samo formalnu obavezu već takođe obuhvata izbjegavanje učešća u bilo kakvim aktivnostima koje imaju političku konotaciju, bez obzira na činjenicu da rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju nijesu članovi političke stranke ili pokreta.

#### **Član 9.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju se imenovanjem na tužilačku funkciju ne odriču svog prava na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja koje uživaju ostali članovi društvene zajednice; ne napuštaju svoja politička uvjerenja niti gube interesovanje za politička pitanja.

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju treba da budu na primjetnoj distanci od aktuelnih političkih pitanja i aktivnosti.

#### **Član 10.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju kao građani mogu da ostvaruju svoja politička prava kao što je pravo glasa, međutim istim se ne preporučuje da prisustvuju političkim skupovima u toku izbornih procesa, jer bi njihovo eventualno prisustvo na istim dovelo u pitanje njihovu nezavisnost i nepristrasnost i vodilo direktnom kršenju etičkih principa.

#### **Član 11.**

Ukoliko rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju imaju člana porodice koji je aktivni političar, trebalo bi da se uzdrže od svih aktivnosti koje bi u javnosti mogle biti percipirane kao javna podrška političkoj aktivnosti tog člana porodice.

#### **Član 12.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ne smiju davati donacije političkim partijama.

## **Vršenje rukovodećih i drugih funkcija u privrednom društvu**

### **Član 13**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ne mogu biti predsjednik, ovlašćeni zastupnik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa, niti izvršni direktor ili član menadžmenta u privrednom društvu.

### **Zabrana primanja poklona**

### **Član 14.**

Rukovodilac/državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ne smiju da prihvate bilo koji poklon, neprimjerenu korist, uslugu ili privilegiju za sebe ili druge, koje bi mogle da utiču ili bi izgledalo da utiču na vršenje njihove funkcije. Ako je poklon ili pogodnost, protivno njihovoj volji, ipak učinjena, izvijestite o tome rukovodioca državnog tužilaštva odmah po saznanju, u pisanom obliku i uz navođenje okolnosti pod kojima je uslijedio poklon ili pogodnost. Tako će postupiti i ako je riječ o pokušaju davanja poklona ili činjenja pogodnosti.

### **Postupak prijavljivanja**

### **Član 15.**

Državni tužioci će, prije preduzimanja bilo kakvih poslova izvan državnog tužilaštva, koji bi mogli da utiču, ili bi izgledalo da utiču na dostojanstvo i ugled državnih tužilaca u vršenju njihovih dužnosti, obavijestiti o tome rukovodioca državnog tužilaštva, a rukovodilac državnog tužilaštva rukovodioca neposredno Višeg državnog tužilaštva i postupati u skladu sa dobijenim mišljenjem, a ako ocijeni potrebnim da traži mišljenje o tome od Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca.

## **2. DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

### **Sukob interesa i ograničenja**

### **Član 16.**

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju dužan je da u vršenju poslova izbjegava situacije u kojima privatni interes utiče ili može da utiče na nepristrasno i objektivno vršenje poslova njegovog radnog mjesta.

Pod privatnim interesom podrazumijeva se vlasnički i drugi materijalni ili nematerijalni interes državnog službenika, odnosno namještenika.

## **Član 17.**

Državni službenik/namještenik Viešeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju dužan je da rukovodioca pisano obavijesti o:

- privatnom interesu koji on ili sa njim povezano lice može imati u vezi sa aktivnostima iz nadležnosti državnog organa u kojima učestvuje;
- vlasništvu akcija i obveznica ili finansijskim i drugim interesima u privrednim društvima prema kojima državni organ u kojem radi vrši upravne poslove iz svoje nadležnosti;
- fizičkim i pravnim licima sa kojima je bio u ugovornom, odnosno poslovnom odnosu dvije godine prije prijema u radni odnos u državnom organu, a prema kojima državni organ u kojem radi vrši upravne poslove iz svoje nadležnosti.

Povezano lice, u smislu ovog zakona, je srodnik državnog službenika, odnosno namještenika u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojilac i usvojenik.

U slučaju postojanja okolnosti iz stava 1 ovog člana, starješina državnog organa će donijeti odluku o izuzeću državnog službenika, odnosno namještenika od rada na određenim poslovima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

## **Član 18.**

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju ne smije da koristi rad u državnom organu da bi uticao na ostvarivanje privatnog interesa ili interesa drugog sa njim povezanog fizičkog ili pravnog lica.

Državni službenik, odnosno namještenik ne smije, radi ostvarivanja privatnog interesa ili interesa drugog sa njim povezanog fizičkog ili pravnog lica, koristiti državnu imovinu i podatke kojima raspolaže u vršenju poslova.

## **Dodatni rad**

## **Član 19.**

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju može van radnog vremena, po prethodno dobijenom pisanom odobrenju starještine državnog organa, obavljati poslove ili pružati usluge fizičkom ili pravnom licu, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno radom državni organ u kojem radi ne vrši nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom i ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno vršenje redovnih zadataka, odnosno ne šteti ugledu državnog organa.

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju može, uz prethodno obavještavanje starještine državnog organa, obavljati rad u naučno - istraživačkoj, pedagoškoj i humanitarnoj djelatnosti, objavljivati stručne radove i obavljati poslove predavača na stručnim seminarima i savjetovanjima.

## **Ograničenje članstva u organima privrednih društava**

### **Član 20.**

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa privrednog društva.

Državni službenik/namještenik Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju može biti predsjednik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država, odnosno opština vlasnik, kao i organa upravljanja i nadzornog organa naučnih, humanitarnih i sportskih organizacija, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.

### **Član 21**

Ovo pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-11  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILO O SADRŽAJU I NAČINU  
VOĐENJA EVIDENCIJE POKLONA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**

**Više DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-11

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18), člana 16-22 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG" br. 53/14 i 42/17) i članom 78 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 8/21) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

## **INTERNO PRAVILO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POKLONA**

Ovim internim pravilom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije poklona koje primi državni tužilac, državni službenik, odnosno namještenik, kao i sadržaj obrazca prijave poklona.

### **I. Elementi evidencije poklona**

Evidencija poklona sadrži ime, prezime i zvanje državnog tužioca, državnog službenika, odnosno namještenika koji prijavljuje poklon, vrstu poklona, vrijednost poklona, mjesto i datum primanja poklona i mjesto i datum prijave poklona.

### **II. Lice zaduženo za vođenje evidencije poklona**

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalni savjetnik II je službenik zadužen da vodi evidenciju poklona koje državni tužioci, državni službenici, odnosno namještenici prime u ovom Tužilaštvu.

Navedeno zaduženo za vođenje evidencije poklona dužno je da nakon svake prijave poklona o tome obavijesti rukovodioca Tužilaštva.

## **II. Obaveza državnog tužioca, državnog službenika, odnosno namještenika u odnosu na primanje poklona**

Državni tužioci, državni službenici odnosno namještenici (u daljem tekstu: zaposleni) u vezi sa vršenjem svojih poslova ne smiju primati novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal bez obzira na njihovu vrijednost.

Zaposleni može prihvati prigodne i protokolarne poklone, o čemu je dužan da obavijesti rukovodioca tužilaštva.

Prigodnim poklonima smatraju se pokloni u vrijednosti do 50 eura, a protokolarni pokloni su oni pokloni koji predstavljaju konvencionalnu gostoljubivost tokom posjeta tužilaštvu, učešća na seminarima i službenim putovanjima kada bi odbijanje prijema poklona izazvalo neprijatnu situaciju u profesionalnom smislu.

Ako zaposleni u toku jedne godine primi više prigodnih poklona od istog poklonodavca, ukupna vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 50 eura, a ako u tom vremenu primi prigodne poklone od više poklonodavaca, vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 100 eura.

Zaposleni, ukoliko mu je ponuđen novac, poklon, usluga, povlastica ili druga korist protivno propisima dužan je da:

- odbije takvu vrstu ponude i da izbjegava kontakte sa licem koje je ponudu učinilo;
- identificuje, po mogućnosti lice koje je ponudu učinilo;
- odmah prijavi učinjenu ponudu neposredno rukovodiocu;
- sačini izvještaj o učinjenoj ponudi,
- da nastavi sa redovnim radnim aktivnostima.

Zaposleni je obavezan da primljeni poklon osim prigodnih i protokolarnih poklona odmah prijavi na propisanom obrascu.

Evidencija poklona se vodi u Djelovodniku poklona koju vodi Samostalni savjetnik II na osnovu podataka iz prijave poklona, koju zaposleni dostavljaju Tužilaštvu.

## **IV. Način prijavljivanja poklona**

Obrazac prijave poklona sadrži ime, prezime i zvanje državnog tužioca, državnog službenika odnosno namještenika koji prijavljuje poklon, vrstu poklona, podatke o poklonodavcu, procijenjenu vrijednost poklona, mjesto i datum prijema poklona, mjesto i datum prijave poklona i potpis zaposlenog.

Ova pravila stupaju na snagu danom potpisivanja i sastavni su dio Knjige internih procedura Tužilaštva.

Obrazac evidencije vođenja primljenih poklona sastavni je dio ovih pravila.



**EVIDENCIJA POKLONA KOJE DRŽAVNI TUŽILAC, DRŽAVNI SLUŽBENIK I  
NAMJEŠTENIK VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U BIJELOM POLJU PRIMI  
U VEZI SA VRŠENJEM POSLOVA OVOG TUŽILAŠTVA.**

(naziv organa vlasti)

<b>1. Podaci o zaposlenom koji je primio poklon</b>	
1.1. Ime i prezime zaposlenog	
1.2. Naziv radnog mjesta koji obavlja	
<b>2. Podaci o primljenom poklonu</b>	
2.1. Poklonodavac (ime i prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište pravnog lica ili organa ukoliko je poklon dat u ime pravnog lica ili organa)	
2.2. Povod za uručenje poklona	
2.3. Datum prijema	
2.4. Vrsta poklona	a) protokolarni   b) prigodni   c) poklon koji nije mogao da odbije, odnosno vrati poklondavcu
2.5. Opis poklona	stvar, pravo ili usluga (detaljan opis poklona)
2.6. Vrijednost poklona	manja od 50,00 eura, odnosno veća od 50,00 eura i slobodna procjena vrijednosti poklona
2.7. Podatak da li je poklon postao vlasništvo javnog funkcionera ili državna imovina ili imovina opštine, Prijestonice, odnosno Glavnog grada	
2.8. Podaci o poklonima koje su u vezi sa vršenjem radnog mjesta primili članovi zajedničkog domaćinstva zaposlenog.	

**Mjesto i datum**

**Potpis odgovornog lica u  
organu vlasti**

**M.P.**



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-12  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNA PROCEDURA O POSTUPANJU  
U SLUČAJU MOBINGA**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu br. 461/22-12

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18), članom 8 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore" br. 74/19 i 8/21), članom 7 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i u vezi sa radom ("Službeni list Crne Gore" br. 30/12 i 54/16) i članom 3 i 4 Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog i zaštiti od zlostavljanja na radu ("Službeni list Crne Gore" 56/12) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNU PROCEDURU O POSTUPANJU  
U SLUČAJU MOBINGA  
Zabрана vršenja zlostavljanja na radu i  
Zloupotreba prava na zaštitu od tog ponašanja**

**Član 1**

Zabranjeno je zlostavljanje na radu i u vezi sa radom (u daljem tekstu: mobbing), kao i zloupotreba prava na zaštitu od mobinga. Zabranu mobinga odnosi se i na zaposlene, poslodavca, odnosno odgovorno lice kod poslodavca i na lica angažovana van radnog odnosa kod poslodavca.

**Član 2**

Mobing, u smislu ovog zakona, je svako aktivno ili pasivno ponašanje na radu ili u vezi sa radom prema zaposlenom ili grupi zaposlenih, koje se ponavlja, a koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

Mobing je i podsticanje ili navođenje drugih na ponašanje u smislu stava 1 ovog člana.

**Član 3**

Zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja, čini zaposleni koji je svjestan ili je mogao biti svjestan da ne postoje osnovni razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, da pokrene ili inicira pokretanje tog postupka sa ciljem da za sebe ili drugog pribavi materijalnu ili nematerijalnu korist ili da nanese štetu drugom licu.

## **Član 4**

Ponašanja navedene u članu 2 i 3 ove procedure predstavlja nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti, za koje se izriču zakonom propisane mjere (opomena, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa ili drugog ugovorenog odnosa i druge mjere utvrđene Zakonom o radu i drugim Zakonima).

## **Član 5**

Kod ovog Tužilaštva u radnom odnosu je manje od 30 zaposlenih, pa posrednika sporazumno određuju zaposleni koji je izložen mobingu, zaposleni koji se tereti za mobing i zaposleni kojeg odredi poslodavac, a u slučaju kada se rukovodilac tereti za mobing posrednika sporazumno određuju zaposleni koji je izložen mobingu i zaposleni kojeg odredi rukovodilac.

Posrednik iz st. 1 i 2 ovog člana ne može biti posrednik ako je u postupku posredovanja predložen u svojstvu svjedoka.

## **Član 6**

Zaposleni koji smatra da je izložen mobingu podnosi pisani zahtjev za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga posredniku, odnosno rukovodiocu ukoliko nije određen posrednik.

Posrednik/rukovodilac je dužan da, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana, pokrene postupak posredovanja.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke koji ukazuju na postojanje mobinga i može se podnijeti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je od dana kada je poslednji put mobing učinjen, u suprotnom podnošenje zahtjeva zastarijeva shodno čl. 23 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

## **Član 7**

Postupak posredovanja je hitan.

Posrednik je dužan da postupa nezavisno i nepristrasno, na način da stranama u sporu pomaže da postignu sporazum. U postupku posredovanja, na zahtjev strane u sporu, može da učestvuje i predstavnik sindikata, odnosno predstavnik zaposlenih.

Postupak posredovanja zatvoren je za javnost. Podaci prikupljeni u toku posredovanja mogu se saopštavati samo učesnicima u postupku i organima nadležnim za zaštitu od mobinga. Iznošenje podataka do kojih se došlo u toku posredovanja predstavlja težu povredu radne obaveze.

## **Član 8**

Strane u sporu mogu da se sporazumiju o načinu na koji će se postupak posredovanja sprovesti.

Ako strane u sporu ne postignu sporazum o načinu sproveđenja postupka, posrednik će sprovesti postupak posredovanja na način za koji smatra da je odgovarajući, imajući u vidu okolnosti spornog odnosa i interes strana u sporu.

Posrednik može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa stranama u sporu, kao i da, uz saglasnost jedne strane, drugoj strani prenese i ukaže predloge i stavove o pojedinim pitanjima.

### **Član 9**

Poslodavac je dužan da zaposlenima učini dostupnim podatke o licima ovlašćenim za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, licu kome se podnosi zahtjev za zaštitu od zlostavljanja ili drugim licima koja se mogu uključiti u postupak zaštite od zlostavljanja.

### **Član 10**

Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i u vezi sa radom (“Službeni list Crne Gore” br. 30/12 i 54/16) i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog i zaštiti od zlostavljanja na radu (“Službeni list Crne Gore” br. 56/12) utvrđena su prava i obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od mobinga, procedure za ostvarivanje prava na zaštitu od zlostavljanja, sankcije za mobing ili zloupotrebu prava na zaštitu.

### **Član 11**

Kontakt osoba za mobing biće imenovani posebnim rješenjem.

### **Član 12**

Ova interna procedura stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-13  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNA PROCEDURA ZA POSTUPANJE PO PRIJAVI,  
EVIDENCIJA PRIJAVA KORUPCIJE I ZAŠTITA IDENTITETA  
LICA KOJE JE PODNIJELO PRIJAVU U VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U  
BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-13

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine  
RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 44-70 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 53/14, 42/17) i člana 25 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG“, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**PRAVILA ZA POSTUPANJE PO PRIJAVI, EVIDENCIJI PRIJAVA KORUPCIJE  
I ZAŠTITI IDENTITETA LICA KOJE JE PODNIJELO PRIJAVU U  
VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU**

Ovim internim pravilom bliže se određuje način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Tužilaštvo) postupanje po primljenim prijavama korupcije, razmatranje primljenih prijava korupcije, obaveza obavještavanja lica koje je prijavilo korupciju o preduzetim radnjama, zaštita lica koje prijavi korupciju i druga pitanja koja se odnose na interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u Tužilaštvu.

**I Interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti**

Svaki službenik u Tužilaštvu koji ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju korupcije ili drugih nepravilnosti u Tužilaštvu, može podnijeti internu prijavu zbog postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti (u daljem tekstu: zviždač).

Pod korupcijom u smislu ovih pravila se smatraju radnje koje imaju obilježja krivičnog djela, a drugim nepravilnostima se smatraju radnje koje predstavljaju kršenje etičkog kodeksa ili disciplinske povrede, odnosno radnje koje imaju obilježje prekršaja.

**II Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača**

Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača je određeno Rješenjem koje je donio rukovodilac.

Uslovi za lice određeno Rješenjem za postupanje po prijavi zviždača su da lice mora imati završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima savjetnika u ovom Tužilaštvu.

Lice određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača, dužno je da postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave, pokrene najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prijave.

### **III Provjera istinitosti**

Provjera istinitosti navoda iz prijave vrši se neposrednim uvidom u službenu evidenciju, predmete i akte koji se nalaze u službenim prostorijama Tužilaštva, kao i uzimanjem izjave od zaposlenih.

### **IV Sačinjavanje mišljenja**

Na osnovu sprovedenog postupka provjere istinitosti navoda iz prijave, lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Mišljenje sadrži i predlog mjera koje treba da se preduzmu od strane rukovodioca da bi se ugrožavanje spriječilo.

Rukovodilac preduzima mjere u skladu sa zakonom.

### **V Obavještenje o preduzetim mjerama**

Tužilaštvo je dužno da obavijesti zviždača o mjerama koje su preuzete po njegovoj prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave.

### **VI Evidencija prijava**

Svaku primljenu prijavu, odnosno službenu zabilješku o prijavi, lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača odmah evidentira u centralnu evidenciju svih internih prijava korupcije i drugih nepravilnosti.

Evidencija prijava zviždača sadrži sljedeće podatke: redni broj, datum prijave, ime, prezime i zvanje zviždača (ukoliko nije anoniman), kratak opis ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije koje prijavljuje zviždač, obavještenje o preduzetim mjerama, broj i datum izvještaja o realizaciji mjera koje je rukovodilac preuzeo da bi se ugrožavanje spriječilo.

### **VII Zaštita identiteta zviždača**

Svaku primljenu prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača dužno je da tretira kao službenu tajnu.

Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača neće provoditi aktivnosti usmjerene na otkrivanje identiteta anonimnog zviždača.

### **VIII Načini internog prijavljivanja**

Iнтерно пријављивање може бити повјерљиво или анонимно.

Образац за пријављивање корупције и других неправилности садржи име, презиме и званје звиžдаčа (са назнаком: nije obavezno); кратак опис угрожавања јавног интереса које упућује на постојање корупције или друге неправилности које пријављује звиžдаč; место и датум пријављивања корупције или друге неправилности и потпис лица за пријем и поступање по пријави звиžдаča.

Образац за пријављивање корупције и других неправилности саставни је дио ових правила.

### **IX Повјерљиво и анонимно пријављивање**

Повјерљиво интерно пријављивање је пријављивање код којег је лицу за пријем и поступање по пријави звиžдаča познат идентитет звиždača.

Анонимно интерно пријављивање је пријављивање код којег је лицу за пријем и поступање по пријави звиždača непознат идентитет звиždača, или је познат идентитет али звиždač не жељи да га лице за пријем и поступање по пријави звиždača открије другима.

Лице за пријем и поступање по пријави звиždača, као и сва лица која буду поступала по наведеној пријави, дужна су да саму пријаву, податке наведене у пријави, као и идентитет лица које је поднijело пријаву тretiraju као službenu tajnu.

Zabranjuju se sve активности усмерене на откривање идентитета анонимног звиždača.

Уколико се интерна пријава односи или је у вези са личем за пријем и поступање по пријави звиždača, пријава се подноси руководиоцу Туžilaštva.

### **X Postupanje sa internim prijavama koje se odnose na krivična djela**

У случају када је лице за пријем и поступање по пријави звиždača utvrdило да пријава има основа, те да се на основу пријаве или радњи provedenih на utvrđivanju njene основаности може закљуčити да наведено djelo има обилježja krivičnog djela, о истом ће обавјестити руководиоца ради подношења krivične пријаве.

### **XI Postupanje sa internim prijavama koje se odnose na disciplinsku odgovornost**

У случају када је лице за пријем и поступање по пријави звиždača utvrdило да пријава има основа, те да се на основу пријаве или радњи provedenih на utvrđivanju njene основаности може закљуčити да наведено djelo има обилježja disciplinske odgovornosti, руководилac u складу са одговарајућим propisima koji regulišu pitanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika, покрећe disciplinski postupak protiv zaposlenog.

## **XII Preduzimanje radnji u cilju otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela**

U slučaju da je prilikom provođenja radnji na utvrđivanju osnovanosti prijave utvrđeno da ista ima osnova, rukovodilac će preduzeti potrebne radnje radi sprječavanja daljeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela. Svi zaposleni dužni su, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, preduzeti potrebne radnje radi sprječavanja daljeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela.

## **XIII Zaštita zviždača**

Prema zviždaču se ne smiju preduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvraćanje od prijavljivanja korupcije ili druge nepravilnosti, odnosno, kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja korupcije ili druge nepravilnosti. Rukovodilac je dužan da osigura zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta zviždaču.


## **XIV Odgovornost zviždača zbog zloupotrebe prava**

Zloupotreba prava prijavljivanja predstavlja povredu radne dužnosti.

U slučaju kada se prilikom provođenja radnji na utvrđivanju osnovanosti prijave ili kasnijih radnji utvrđivanja odgovornosti za prijavljena djela utvrdi da je zviždač, suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i ovih pravila, zloupotrijebio pravo prijavljivanja o istom će se obavjestiti Agencija za sprječavanje korupcije, radi pokretanja prekršajnog postupka.

Ukoliko se utvrdi da zloupotreba prava prijavljivanja sadrži elemente krivičnog djela lažnog prijavljivanja, Tužilaštvo će o počinjenom krivičnom djelu po službenoj dužnosti podnijeti krivičnu prijavu.

Ova pravila stupaju na snagu danom potpisivanja i sastavni su dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.



## Obrazac prijave



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

## PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE I DRUGIH NEPRAVILNOSTI

**Ime, prezime i zvanje zviždača (nije obavezno) \_\_\_\_\_**

**Kratak opis ugrožavanja javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije ili druge nepravilnosti**

(Mjesto i datum prijavljivanja korupcije ili dr. nepravilnosti)

**(Potpis lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača)**



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-14  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILLO O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I  
UGOVORIMA O DJELU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

TU.br. 461/22-14

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine  
RB

Na osnovu člana 200 Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 145/21), člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, br. 47/08, 4/11 – dr. Zakon i 22/17) i člana 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list CG“ broj 75/18), rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine donio je

**INTERNO PRAVILLO O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA  
I UGOVORIMA O DJELU**

**I.Ugovor o privremenim i povremenim poslovima**

Za obavljanje određenih poslova koji ne zahtijevaju posebna zvanja i stručnost, a po svojoj prirodi su takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju može sa određenim licem koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno Agencije za posredovanje, da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Lice sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ima pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Ovo tužilaštvo je dužno da vodi evidenciju o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Evidencija o privremenim i povremenim poslovima sadrži sledeće podatke: redni broj, ime i prezime izvršioca posla, jedinstveni matični broj građana, period trajanja ugovorenog odnosa, neto zarada, predmet ugovora i napomenu.

Pripremu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, prijave i odjave osiguranja na zdravstveno i penzijsko osiguranje, obavlja Samostalni savjetnik II.

## **II. Ugovor o djelu**

I

Ovim internim pravilom se uređuju uslovi, način zaključenja i obaveze ugovora o djelu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

II

Ugovor o djelu je ugovor kojim se poslenik (preduzimač, izvođač radova) obavezuje da obavi određeni posao (izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i sl.) a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu.

III

Ugovorom o djelu ne zasniva se radni odnos u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

IV

Ugovor o djelu ne može se zaključiti za radno mjesto koje je sistematizovano Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ovom tužilaštvu.

V

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora, a to su predmet, rok i naknada i kada su isti obje ugovorne strane potpisale.

VI

Ugovor o djelu ne može se zaključiti na period duži od šest mjeseci.

VII

Ugovor o djelu sadrži sledeće podatke: redni broj, ime i prezime poslenika (preduzimač, izvođač radova), period trajanja ugovorenog odnosa, neto zarada, predmet ugovora i napomenu.

VIII

Visina neto naknade za zaključeni ugovor će se odrediti prilikom zaključivanja ugovora o djelu za svaki konkretni posao koji je predmet ugovora.

IX

Angažovano lice dužno je da ovom tužilaštvu dostavlja mjesечni izvještaj o izvršenim poslovima, na osnovu kojeg će se vršiti mjesечna isplata po zaključenom ugovoru i isti troškovi padaju na teret ovog tužilaštva kao naručioca posla.

X

Pripremu ugovora o djelu obavlja Samostalni savjetnik II.

Ovo pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura ovog Tužilaštva.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br. 461/22-15  
Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godine

**INTERNO PRAVILO**  
**O BLIŽIM USLOVIMA ANGAŽOVANJA LICA U VIŠEM DRŽAVNOM**  
**TUŽILAŠTVU U BIJELOM POLJU PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM**  
**RADU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu br. 461/22-15

Bijelo Polje, 28. novembar 2022. godina

RB

Na osnovu čl. 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 078/18 i 70/21) u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18) rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirko Bulatović, dana 28.11.2022. godine, donio je

**INTERNO PRAVILO  
o bližim uslovima angažovanja lica u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po osnovu ugovora o dopunskom radu**

**Član 1**

Način, postupak i uslovi za obavljanje dopunskog rada zaposlenih u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Tužilaštvo) i lica zaposlenih kod drugog poslodavca, bliže se uređuje ovim internim pravilom.

Utvrđivanje cilja je realizacija aktivnosti definisanih Programom rada ovog Tužilaštva, kao i realizacija drugih aktivnosti za koje postoji potreba angažovanja lica za obavljanje dopunskog rada.

Upravljanje rizicima podrazumijeva eliminisanje propusta koji mogu da se jave prilikom zaključivanja ugovora o dopunskom radu iz člana 6 i 7 ovog internog pravila, kao i neispunjavanje obaveza iz ugovora od strane izvršioca.

**Član 2**

Ugovor o dopunskom radu (u daljem tekstu: Ugovor) može se zaključiti pod uslovima propisanim ovim internim pravilom kao i Zakonom o radu.

**Član 3**

Zaposleni u ovom Tužilaštvu, a koji radi puno radno vrijeme, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa ovim Tužilaštvom ili drugim poslodavcem van redovnog radnog vremena na osnovu zahtjeva, pisanog odobrenja rukovodioca ovog Tužilaštva.

Zaposleni kod drugog poslodavca a koji radi puno radno vrijeme, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa ovim Tužilaštvom van redovnog radnog vremena na osnovu pisanog odobrenja i uz saglasnost rukovodioca ovog Tužilaštva. Angažovano lice je dužno da dostavi ovom Tužilaštvu potvrdu poslodavca da radi puno radno vrijeme i da je saglasan da može da obavlja dopunski rad. Rukovodilac ovog Tužilaštva utvrđuje da li zaposleni ispunjava zakonom i ovim internim pravilom propisane uslove za obavljanje dopunskog rada, odnosno uslove za ostvarivanje ciljeva i zadataka organizovanja dopunskog rada.

#### **Član 4**

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog rada, rukovodilac ovog Tužilaštva u kojem je raspoređen zaposleni sa kojim se zaključuje ugovor o dopunskom radu, dostavlja zaposlenom licu zaduženom za kadrovske poslove u ovom Tužilaštvu, zahtev zajedno sa pisanim odobrenjem i saglasnost rukovodioca, radi izrade ugovora o dopunskom radu koji mora da sadrži sve podatke iz člana 6 ovog pravila. Ukoliko je angažovano lice van ovog Tužilaštva, rukovodilac dostavlja licu zaduženom za kadrovske poslove dokumentaciju iz člana 3 stav 2 ovog internog pravila radi izrade ugovora o dopunskom radu koji mora da sadrži sve podatke iz člana 6 ovog internog pravila.

#### **Član 5**

Lica iz člana 3 st. 1 i 2 ovog internog pravila ugovor mogu da zaključe sa Tužilaštvom na period do dvanaest mjeseci, zavisno od perioda koliko je neophodno da se otklone uzroci zbog kojih je nastala potreba za dopunskim radom i isti se može ponovo zaključiti ili produžiti aneksom ukoliko se nisu uspjeli otkloniti uzroci zbog kojih je isti i zaključen. Ugovorom mora biti utvrđeno da se dopunski rad obavlja radnim danima i to van radnog vremena, kao i subotom i nedeljom u trajanju do jedne polovine punog radnog vremena u sjedištu poslodavca. Nadoknada za rad utvrđuje se shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ne može biti veća od 50% utvrđene zarade za radno mjesto za koje se obavlja dopunski rad.

#### **Član 6**

Odobrenje za obavljanje dopunskog rada može se odobriti zaposlenom na osnovu ispunjenosti jednog od sledećih opštih uslova:

- usled povećanog obima posla u Tužilaštvu u kojem je zaposleni raspoređen;
- usled nedovoljnog broja zaposlenih u Tužilaštvu;
- privremeno odsutnog službenika (privremena spriječenost usled bolesti, trudničkog, porodiljskog, roditeljskog odsustva, neplaćeno odsustvo duže od 30 radnih dana) čiji poslovi ne smiju da trpe odlaganje a za koje rukovodilac ne može da obezbijediti drugu zamjenu;
- usled neophodnog obavljanja poslova koji nisu predviđeni opisom radnog mesta zaposlenog shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog Tužilaštva.

Takođe, potrebno je da se ispune i svi sledeći posebni uslovi:

- da poštuje radno vrijeme, propisano aktima kojima se uređuje organizacija i raspored radnog vremena u kojoj je zaposlen (da postoji uredna pisana evidencija o njegovoj prisutnosti);
- da radi puno radno vrijeme;
- obavljanje dodatnih poslova koji se tiču struke zaposlenog;
- da u punom obimu i u propisanom radnom vremenu obavlja kvalitetno radne zadatke u okviru radnog mjesa na koje je raspoređen aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
- da je ocijenjen ocjenom „ističe se“ i „dobar“ u zadnje tri godine;
- da nije disciplinski kažnjavan u poslednjih pet godina.

## **Član 7**

Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i sadrži: naziv i sjedište poslodavca; ime i prezime i JMB angažovanog lica; zvanje; školsku spremu; opis poslova; mjesto rada i način obavljanja poslova; period na koji se ugovor zaključuje; podatke o radnom vremenu; visinu novčane naknade za obavljeni rad; rokove za isplatu naknade; prava, obaveze i odgovornosti o pitanjima zaštite i zdravlja na radu; razloge za otkaz ugovora i druga prava i obaveze po osnovu rada.

## **Član 8**

Naknada po osnovu ugovora o dopunskom radu neće se isplaćivati za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora, privremene spriječenosti za rad zaposlenog zbog bolesti, održavanja trudnoće, porodiljskog i roditeljskog odsustva, neplaćenog odsustva duže od 30 radnih dana.

## **Član 9**

Angažovano lice po ugovoru o dopunskom radu dužno je da dostavlja izvještaj o realizaciji istog na mjesecnom nivou (podatke o radnom vremenu, broj sati i sl.), rukovodiocu ovoog Tužilaštva, a rukovodilac je dužan da isti dostavi Sekretarijatu Tužilačkog savjeta – Službi za računovodstvo i finansije.

## **Član 10**

Lice zaduženo za kadrovske poslove u ovom Tužilaštvu dužno je da vodi evidenciju o svim zaključenim ugovorima o dopunskom radu u skladu sa zakonom.

## **Član 11**

Ugovor o dopunskom radu prestaje da važi nakon isteka ugovorenog roka, sporazumom ugovornih strana ili otkazom ugovora jedne od ugovornih strana.

### Član 12

Ovo pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.





**CRNA GORA**  
**VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
TU.br 466/22  
Bijelo Polje, 30. novembar 2022. godine

**VODIČ ZA PRISTUP**  
**INFORMACIJAMA U POSJEDU**  
**VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U BIJELOM POLJU**

Bijelo Polje, novembar 2022. godine



**CRNA GORA  
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

Tu.br.466 /22

Bijelo Polje, 30. novembar 2022. godine

RB

Na osnovu čl. 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( "Službeni list Crne Gore", br.044/12 od 09.08.2012., 030/17 od 09.05.2017), Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, sačinilo je

**VODIČ  
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU  
VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U BIJELOM POLJU**

Vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz posjeda Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br.044/12 od 09.08.2012., 030/17 od 09.05.2017).

Informacija, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, je dokument ili dio dokumenta u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj , elektronskoj ili drugoj formi, uključujući i njihove kopije, bez obzira na sadržinu, izvor (autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem kvalifikacije.

**I. Osnovni podaci o Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju**

**Sjedište i adresa:** ul. Radomira Medojevića br.1, 84 000 Bijelo Polje.

**Tel/fax:** +382 (50) 432 - 798

**E-mail.** vdtbp@tuzilastvo.me

**Web-site:** www.pravosuđe.me

**II. Vrste informacija u posjedu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju**

Normativna akta

**Zakoni i drugi opšti akti:**

-Zakon o državnom tužilaštvu;

-Pravilnik o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva;

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju;
- Kodeks tužilačke etike;
- Etički kodeks državnih službenika i namještenika.

#### **Javne evidencije:**

- Krivični upisnik za punoljetna lica;
- Krivični upisnik za maloljetna lica;
- Krivični upisnik za nepoznata lica;
- Krivični upisnik za pravna lica ;
- Krivični upisnik razno;
- Krivični upisnik za upisivanje predmeta u drugostepenom krivičnom postupku;
- Upisnik za knjigovodstveno – računovodstvene poslove;
- Upisnik za administrativne poslove;
- Evidencija registarskog i arhivskog materijala predatog Državnom arhivu Crne Gore;
- Evidencija – izvještaji o radu državnih tužilaca.

#### **Podaci o zaposlenima:**

- Odluke, rješenja i drugi akti o zasnivanju i prestanku radnog odnosa;
- Odluke, rješenja i drugi akti o raspoređivanju i unapređenju;
- Odluke, rješenja i drugi akti o naknadama, zaradama i drugim primanjima;
- Odluke, potvrde i uvjerenja i drugi akti o statusnim pitanjima zaposlenih.

### **III. Postupak za ostvarivanje pristupa informacijama**

#### **1. Pokretanje postupka**

**Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva usmenim putem ili u pisanim obliku:**

- Neposredno u pisarnici Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju;
- Putem poštu na adresu ul. Radomira Medojevića br.1, 84 000 Bijelo Polje;
- Elektronskom poštom, putem e – maila.

Na zahtjev, za pristup informaciji ne plaća se taksa.

#### **Zahtjev treba da sadrži:**

- Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se može identifikovati;
- Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji – dokument;
- Podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika;

- Podnositelj zahtjeva može da u zahtjevu navede i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji;
- Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.  
Obrazac zahtjeva može se naći na portalu ovog tužilaštva.

## **2. Način podnošenja zahtjeva**

- Neposredno u pisarnici Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju;
- Putem pošte na adresu ul. Radomira Medojevića br.1, 84 000 Bijelo Polje;
- Putem e-maila : [vdtbp@tuzilastvo.me](mailto:vdtbp@tuzilastvo.me)

## **3. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama**

**Pristup informacijama može se ostvariti :**

- Neposredno uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostorijama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju;
- Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju;
- Dostavljanjem kopije informacije neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

**Način pristupa informacijama licima sa invaliditetom:**

- Licu sa invaliditetom omogućava se pristup informaciji na način i u obliku koji odgovara njihovoj mogućnosti i potrebama, a u skladu sa mogućnostima ovog tužilaštva.

## **4. Pristup javno objavljenoj informaciji:**

- Tužilaštvo nije dužno da omogući putem e-maila pristup informaciji koju posjeduje, ako je ona javno objavljena u Crnoj Gori ili dostupna na internet stranici ovog tužilaštva.

## **5. Rok za rješavanje po zahtjevu:**

- O zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana , od dana podnošenja zahtjeva , osim u slučaju zaštite života ili slobode lica kada se po zahtjevu rješava i dostavlja se u roku od 48 časova.
- Ako je obim traženih dokumenata veliki ili ako njegovo pronalaženje zahtjeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup informacija u propisanom roku značajno otežao redovni rad tužilaštva, kao i ako se traži

informacija koja sadrži podatak označen stepenom tajnosti, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu će se produžiti za 8 dana.

## **6. Nepotpun i nerazumljiv zahtjev za pristup informacijama:**

- Ako je zahtjeva za pristup informaciji nepotpun i nerazumljiv , pa se zbog toga po njemu ne može postupiti od podnosioca će se zahtijevati da u roku od 8 dana, od dana podnošenja zahtjeva otkloni nedostatke u zahtjevu i dati mu upustvo kako nedostatke da otkloni, u kom slučaju rok za rješavanje počinje teći od dana podnošenja ispravljenog zahtjeva. Podnositelj zahtjeva će se upozoriti na posledice propuštanja otklanjanja nedostataka u zahtjevu.

## **7. Rok za izvršenje rješenja:**

- Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju će izvršiti rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja podnosiocu zahtjeva , odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnositelj zahtjeva dostavi dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.

## **8. Akt kojim se odlučuje po zahtjevu i pravna zaštita**

- O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem, osim u slučaju kad podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, kad se zahtjev odbacuje zaključkom.
- Rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama, mora sadržati razloge zbog kojih se ograničava pristup informacijama.
- Rješenjem kojim se dozvoljava pristup informacijama – dokumentu ili njegovom dijelu, određuje se način i rok pristupanja informaciji i troškovi postupka.
- Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za pristup informacijama, može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama.

## **9. Troškovi postupka**

- Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji;
- Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu fotokopiranja, skeniranja dostavljanja tražene informacije;
- Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja;
- Lica sa invaliditetom i lica u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka;
- Troškovi postupka uplaćuju se u korist budžeta Crne Gore.

## **IV. Ovlašćena i odgovorna lica:**

**1. Lice za vođenje postupka po zahtjevu za pristup informaciji:**

Radoman Balazo, samostalni savjetnik II.  
Tel/fax: +382 (50) 432 798  
Mob.tel. +382 68 831 966  
e- mail: [vdtbp@tuzilastvo.me](mailto:vdtbp@tuzilastvo.me)  
[radoman.balazo@tuzilastvo.me](mailto:radoman.balazo@tuzilastvo.me)

**2. Zamjenik lica za vođenje postupka po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:**

Darko Trajković, samostalni savjetnik I.  
Tel/fax: +382 (50) 432 798  
e- mail: [vdtbp@tuzilastvo.me](mailto:vdtbp@tuzilastvo.me)

**V. Objavljivanje vodiča**

Nakon potpisivanja ovaj Vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, na portalu ovog tužilaštva i biće sastavni dio knjigoprocedura ovog tužilaštva Tu.br. 461/22.

RUKOVODILAC  
VIŠEG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA  
Mirko Bulatović



## **VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**

**BIJELO POLJE**

ul. Radomira Medojevića br.1

Saglasno odredbi člana 18 stav 1 Zakona o slobodonom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 44/12 i 30/17) podnosim

### **ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI**

Molim Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju da mi odobri pristup informaciji:<sup>1</sup>

---

---

---

---

---

Molim da mi se omogući pristup informaciji na sljedeći način:<sup>2</sup>

1. Neposrednim uvidom u prostorijama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju
2. Prepisivanjem ili skeniranjem informacija od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju
3. Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju:
  - neposredno,
  - putem pošte, ili
  - elektronskim putem.

---

Ime i prezime  
podnosioca zahtjeva

---

Adresa

---

Kontakt telefon

---

Potpis

<sup>1</sup> Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

<sup>2</sup> Zaokružiti broj ispred izabrane opcije.